



UNIVERZITET CRNE GORE



BIGBLUEBUTTON

NOVI ALAT ZA VIDEO KONFERENCIJE
U OKVIRU PLATFORME ZA DALJINSKO UČENJE UNIVERZITETA CRNE GORE
DL.UGC.AC.ME

UPUTSTVO ZA NASTAVNIKE

JULI 2020.

ŠTA JE ZAPRAVO BIGBLUEBUTTON?

BigBlueButton (BBB) je open source videokonferencijski sistem koji posjeduje sve funkcionalnosti koje se očekuju od videokonferencijskog alata te se godinama koristi kao vodeća zamjena za komercijalna rješenja poput Adobe Connect-a.

Centar Informacionog sistema je proširio mogućnosti koje nudi platforma za daljinsko učenje Univerziteta Crne Gore (dl.ucg.ac.me) i sada originalna DL Moodle

platforma sadrži i mogućnost korištenja
BigBlueButton videokonferencijskog sistema

Time se značajno pojednostavljuje organizacija nastavnih aktivnosti i nastavnici i studenti imaju na raspolaganju centralizovano mjesto svih aktivnosti, možemo reći virtuelnu učionicu.



OSNOVNE MOGUĆNOSTI KOJE NUDI BIGBLUEBUTTON

Osnovne mogućnosti:

- Mogućnost održavanja predavanja sa većim brojem učesnika
- Prenos slike (ekrana, prezentacije)
- Prenos kamere i zvuka
- Javni chat za komentare i pitanja
- Upisivanje dijeljenih zabilješki
- Audio i video diskusije između učesnika
- Kontrola aktivnosti učesnika od strane moderatora (npr. onemogućavanje korištenja mikrofona i kamere)
- Snimanje predavanja i objava snimaka

DODAVANJE BIGBLUEBUTTON AKTIVNOSTI

BigBlueButton aktivnost birate kao i bilo koju drugu aktivnost koju dodajte u okviru svog predmeta (test, upitnik, itd.).

Nakon izbora aktivnosti, potrebno je da uredite podešavanja aktivnosti, slično kao i kod ostalih aktivnosti poput testa.

Dodaj aktivnost ili resurs

Izaberite aktivnost ili resurs kako biste videli pomoćne informacije o njima. Da biste brzo dodali aktivnost ili resurs kliknite dva puta na naziv odgovarajuće aktivnosti ili resursa.

AKTIVNOSTI
<input type="radio"/> Baza podataka
<input checked="" type="radio"/> BigBlueButtonBN
<input type="radio"/> Eksterni alat
<input type="radio"/> Forum
<input type="radio"/> Kompetencije
<input type="radio"/> Lekcija
<input type="radio"/> Ocene
<input type="radio"/> Opšta sekcija
<input type="radio"/> Porodična medicina
<input type="radio"/> Radionica
<input type="radio"/> Rečnik
<input type="radio"/> SCORM paket
<input type="radio"/> Test
<input type="radio"/> Upitnik (Feedback)
<input type="radio"/> Upitnik (Survey)
<input type="radio"/> Vježba

Dodaj **Odustani**

PODEŠAVANJA BIGBLUEBUTTON AKTIVNOSTI

Dodavanje aktivnosti BigBlueButtonBN u Porodična medicina - Kolokvijumi

Instance type: Room/Activity with recordings

Opšta podešavanja

Naziv virtualne učionice:

Prikaži više...

Activity/Room settings

Recording settings

Učesnici

Dodaj učesnika: Svi upisani korisnici

Spisak učesnika: Svi upisani korisnici

Korisnik: Jelena Terzić, kao: Moderator

Većina podešavanja ima postavljene oznake na našem jeziku, što dodatno olakšava snalaženje.

- ➊ Dodavanje aktivnosti BigBlueButtonBN u Porodična medicina - Kolokvijumi

Instance type ? Room/Activity with recordings ? Skupi sve

Opšta podešavanja

Naziv virtualne učionice ! Pošalji obaveštenje ?

[Prikaži više...](#)

Activity/Room settings

Poruka dobrodošlice ?
Sačekajte moderatora ? Sesija može biti snimljena

Recording settings

No settings can be edited

Slično testovima, moguće je vremenski ograničiti pristup. Obratite pažnju da omogućite snimanje ukoliko želite da snimak ostane trajno dostupan upisanim studentima.

Raspored za sesiju

Pristup sesiji se otvara 22 July 2020 12 32 Omogući

Pristup sesiji se zatvara 22 July 2020 12 32 Omogući

Zajednička podešavanja modula

Dostupnost ?

ID broj ?

Grupni način rada ?

Dodaj ograničenje pristupa grupi/grupisanju

Ograniči pristup

Ograničenja pristupa Nijedan Dodaj ograničenje...

Završetak aktivnosti


Praćenje završetka ?

Očekuje se da bude ? završeno do 22 July 2020 12 32 Omogući

Nakon izvršenih podešavanja, izaberite Sačuvaj i prikaži na dnu editora.

Sačuvaj i vrat i se na kurs Sačuvaj i prikaži Odustani


Otvara se zasebni prozor sa video konferencijom i potom birate da li želite da koristite i mikrofon ili samo da imate opciju slušanja (slika ispod).




BIGBLUEBUTTON VIDEO KONFERENCIJA I ALATI KOJE NUDI

The screenshot shows the BigBlueButton interface. On the left, there's a sidebar with sections for 'PORUKE' (Messages), 'BELEŠKE' (Annotations), 'POLAZNICI' (Participants), and a participant list. A red arrow points to the 'Beleške za sve učesnike' (Annotations for all participants) button. Another red arrow points to the participant 'Jelena Terzić (Vi)' in the list. A third red arrow points to a message input field at the bottom left. The main area displays a presentation slide titled 'Dobro došli na Probno predavanje!' with instructions in Serbian. The right side shows a presentation slide titled 'Welcome To BigBlueButton' with various interaction icons like Chat, Webcam, Audio, Emojis, Breakout Rooms, Polling, Screen Sharing, and Multi-User Whiteboard. A red box highlights the 'Započnite snimanje' (Start recording) button.


Lista korisnika je data na lijevoj strani, na vrhu se nalaze kamere predavača i ostalih osoba koje će uključiti kameru.



Javni chat, dno ekrana lijevo omogućava međusobno komuniciranje korisnika ili postavljanje pitanja bez direktnog prekidanja predavanja.



Ako želite da podijelite cijeli ekran sa studentima koji prate predavanje, jer npr. Power Point prezentacija nije dovoljna, kliknite na



PREPORUKE PRIJE PRVOG PREDAVANJA UZ BIGBLUEBUTTON


Prije prvog predavanja, preporučujemo da:

- odgledate video uputstva (slika gore)
- održite probu tako što ćete neke od kolega upisati kao polaznike na kurs


KAKO MOŽETE KOMUNICIRATI SA STUDENTIMA TOKOM PREDAVANJA UZ BIGBLUEBUTTON

Sa studentima možete komunicirati putem

1. Javnog chata, chat se uvek nalazi sa lijeve strane glavnog ekrana



2. Putem zabilješki




3. Direktne komunikacije sa studentima

Svaki student ako je potrebno može uključiti svoju kameru i mikrofon te na taj način komunicirati sa nastavnikom i ostalim studentima.

4. Putem kreiranja ankete

U slučaju da nastavnik želi da ima povratnu informaciju od strane studenata, može da kreira anketu



CENTAR INFORMACIONOG SISTEMA VAM ŽELI USPJEŠAN RAD!